



KOTARA YA 1				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (TSA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
Tekanyetso ya motheo e hlophiswang sekolong e lokelwa ho etswa kotareng ya 1 matsatsing a 1-3. Bekeng ya 1 - Dintlha di nkuwa e le hore ho be le bokgoni ba ho tseba dikgeo tsa ho ithuta. Tlhahisoleseding ena e lokela ho sebediswa ho tsebisa mesebetsi e latelang ya ho ruta le ho ithuta.				
1-2	<p>Mamela le ho buisana ka tema ya tlhahisoleseding</p> <p>Mesebetsi ya selelekela</p> <ul style="list-style-type: none"> Akanya <p>Hlalosa diketsahalo</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlwaya le ho hlalosa sepheo le sephetho Ntsha maikutlo ka maemo a bophelo a phedisano, boitshwaro le magabane a setso Ntsha maikutlo le ho tshhetsa ntlhakemo ya hao ka mabaka Sebedisa mawa a diphanyetsano ho fetisa molaetsa ka katleho dihlopheng 	<p>Bala tema ya tlhahisoleseding (e bohawang)</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala: Akanya ka sehlooho le ka ditshwantsho Buisana ka mohopolo wa sehlooho le dintlha tse ikgethang Buisana ka kgetho ya ditshwantsho temeng <p>Balla kutlwisiso</p> <p>Sebedisa mawa a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Mohlala, sebedisa tataiso ya tema le bokahare ba tema Arolelana mehopolu o fane ka maikutlo ka ho lepa Sebedisa mmapa wa mohlalohanyo ho akakaretsa tlhahisoleseding Sebedisa bukantswe ho ntshetsapele mantswe a matjha <p>Bala ditema tsa setjhaba</p> <p>Mohlala: SMS, imeili ho hlalosa molaetsa</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlwaya makgetha a tema Buisana ka maikemisetsa a tema Sebedisa bukantswe ho fumana moelelo wa mantswe a matjha <p>Nahanisisa ka dingolwa tse balwang ka boikemelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho pheta pale kapa mehopolu ya mantlha Hlahisa karabelo ya maikutlo dingolweng tse badilweng 	<p>Ho ngola tema ya tlhahisoleseding</p> <ul style="list-style-type: none"> Ngola diratswana tse tharo ho isa ho tse nne Sebedisa dikahare tse loketseng bamamedi le sepheo sa tema Fana ka tlhahisoleseding e hlakileng Hlophisa dikahare ka tlhahlamano Ngola polelo ya sehlooho o kenyelletsa tlhahisoleseding e loketseng ho bopa seratswana se momahaneng Hokahanya dipolelo ho bopa seratswana se momahaneng o sebedisa maemedi, makopanyi le matshwao a nepahetseng a puo <p>Sebedisa mefuta e fapaneng ya dipolelo</p> <p>Sebedisa thutapuo, mopeleto le matshwao a puo</p> <p>Ngola SMS/imeile</p> <ul style="list-style-type: none"> Kgetha dikahare tse loketseng <p>Hlophisa tlhahisoleseding ka nepo</p> <p>Sebedisa sebopeho se nepahetseng, mohlala, tumediso, letsatsi, jwalo-jwalo.</p> <p>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho latela mehopolu ka tshebediso ya monahano Ho hlahisa mokgwaritso wa pele Ho boeletsa mosebetsi Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho ngola mokgwaritso wa ho qetela o makgethe o balehang 	<p>Mosebetsi boemong ba lentsewe</p> <p>Maetsi</p> <p>Mosebetsi boemong ba polelo</p> <p>Lekgathe lejwale, lekgathe le tlang</p> <p>Moelelo wa lentsewe</p> <p>Mothofatso, maele, dikapolelo, papiso</p>

KOTARA YA 1				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (TSA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		<ul style="list-style-type: none"> E amahanye le bophelo ba hao <p>Mekgwa ya ho bala: Bala ka lentswe le phahameng / DAR mme o bale / ka tataiso ya sehlopha / arolelanwang / ka bobedi / ho bala ka boikemelo ba mongolo wa boitsebiso</p> <p>Tekanyetso ya ho ithuta Boitokisetso ba ho balla hodimo</p> <p>Ho balla boithabiso:</p> <p>Tema ya thlahisoleseding/tema e tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</p>	<p>Ngola mantswe le ditlhaloso tsa ona bukeng kapa leboteng la mantswe</p> <p>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le kgodiso ya tlotlontswe</p> <p>Sebedisa papetla/karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p>	
3-4	<p>Mamela le ho araba mantswe a qotsitsweng ho padi</p> <p>Mesebetsi ya selelekela</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho akanya Mamela qotso ho tswa paleng Ho mamela molaetsa wa sehlooho le tatelano e itseng Hlahisa maikutlo a amanang le diketsahalo Amahanya le bophelo ba hao <p>Hlalosa diketsahalo</p> <ul style="list-style-type: none"> Buisana ka dintlha tsa sehlooho le dintlha tse tobileng Hlalosa diketsahalo ka ho hlaka Buisana ka tsa setjhaba, tsa boitshwaro le boleng ba setso sengolweng Ho sebedisa thlahisoleseding e tswang temaneng ho araba dipotso 	<p>Bala mantswe a qotsitsweng ho padi</p> <p>Ho balla kutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala <p>Akanya ka sehlooho le ho buisana ka dihlooho tse amanang le tsona/dikahare</p> <p>Sebedisa maano a ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho shebisisa mehopolu ya mantlha Ho hlahloba dintlha tse tshehetsang Ho etsa dikakanyo Ho fana ka moelelo wa mantswe le ditshwantsho tse sa tlwaelehang <p>Thuto ya dingolwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Buisana ka baphetwa Hlwaya le ho hlalosa diketsahalo tsa mantlha Lemoha le ho buisana ka maikutlo a hlahang Amahanya diketsahalo le baphetwa le bophelo ba hae Ho sebedisa mekgwa e mengata ya ho bala 	<p>Ngola tekolobotjha ya buka/kgutsufatso</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebedisa foreime Pele ho ho bala: Ho mamela dintlha tse qotsitsweng bukeng ya padi Kgetha dikahare tse loketseng sepheo Sebedisa puo le sebopeho se nepahetseng sa mongolo Sebedisa sebopeho se nepahetseng Hlophisa dikahare ka tsela e utlwalahalang - o sebedisa tatelano ya tsona Sebedisa thutapuo, mopeleto le matshwao a puo, ho kenyeletswa le tumellano ya leetsi Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontswe <p>Sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho nahana ka mehopolu ka ho sebedisa mmapa wa kelello Hlahisa moralo wa pele ntlafatsa Boeletsa mosebetsi Ngola moralo wa ho qetela Fana ka moralo o makqethe, o balehang wa ho qetela 	<p>Mosebetsi boemong ba lentswe</p> <p>Maemedi, mahlalosi, mahokedi, mahokela, malahlelwa, makgethi</p> <p>Mesebetsi boemong ba polelo</p> <p>Lekgathe lejwale, lekgathe letlang</p> <p>Moelelo wa lentswe</p> <p>Papiso, dikapolelo, maele</p> <p>Mopeleto le matshwao a puo</p> <p>Kgutlo, feelwane, tshebediso ya bukantswe, karolo ya mantswe</p>

KOTARA YA 1				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (TSA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		<ul style="list-style-type: none"> E buisana ka sebopeho, tshebediso ya puo, morero le bamamedi Hlwaya phapang/diphapano dipakeng tsa nalane ya bophelo/bukatsatsi le dipale Ho sebedisa bukantswe bakeng sa ntshetsopele ya tlotlontswe <p>Mekgwa ya ho bala: Bala ka lentswe le phahameng / lahla tsohle mme o bale / ka tataiso ya sehlopha / arolelanwang / ka bobedi / ho bala ka boikemelo ba mongolo wa boitsebiso</p> <p>Tekanyetso ya ho ithuta - Boitokisetsong ba ho balla hodimo</p> <p>Ho balla boithabiso</p> <p>Tema ya tlhahisoleseding/tema e tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</p>	<p>Ngola mantswe le ditlhaloso tsa ona bukeng kapa leboteng la mantswe</p> <p>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le kgodiso ya tlotlontswe</p> <p>Sebedisa papetla/karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p>	
<p>TEKANYETSO E HLOPHISITSWENG: MOSEBETSI WA 1: MOSEBETSI WA MOLOMO</p> <p>Ho balla hodimo (matshwao a 20)</p> <p>Qala ka mosebetsi ona ho tloha kotareng ya 1 le ho o qetella kotareng ya 2 ha matshwao a rekotwa.</p>				
5-6	<p>Ho mamela le ho araba pale</p> <p>Mosebetsi e lelekelang</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho akanya Hlwaya mehopollo ya sehlooho le dintlha tse ikgethileng Amanya le bophelo ba hae <p>Hlalosa diketsahalo</p> <p>Buisana le ho fana ka maikutlo</p> <p>Nka karolo dipuisanong tsa sehlopha mohlala, ditabeng tse amanang le pale</p> <ul style="list-style-type: none"> Botsa dipotso tse amehang Ho fana ka maikutlo E boloka puisano 	<p>Ho bala pale</p> <p>Ho balla kutlwisiso</p> <p>Mosebetsi ya pele ho ho bala: mohl.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho akanya ka sehlooho le ka ditshwantsho Sebedisa mawa a fapaneng a ho bala. Mohlala: Ho okola, ho tlodisa mahlo <p>Mawa a kutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Etsa dikakanyo, sebedisa mathusi Buisana ka tlotlontswe e ntjha ho tswa temeng <p>Thuto ya dingolwa</p>	<p>Nogla moqoqo (Phetelo/ Tlhaloso)</p> <p>Kgetha dikahare tse loketseng</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsepama sehloohong Sebedisa tlotlontswe e hlalolang haholo makgethi a fapaneng Sebedisa puo ya bonono, mohl. papiso, tshwantshiso Hlahlamanya letoto la mehato kapa diketsahalo ka tsela e utlwalang le ho hlalosa mabaka sebedisa puo e nepahetseng Ntshetsapele tlotlontswe <p>Sebedisa dipolelo mararane</p>	<p>Mosebetsi boemong ba lentswe</p> <p>Mabitsa le mabitsobitso</p> <p>Sehlongwapele Sehlongwanthao</p> <p>Mosebetsi boemong ba polelo</p> <p>Lekgathe Lefitile</p> <p>Moelelo wa lentswe</p> <p>Mahlalasangwe</p> <p>Mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo</p> <p>Kgutlo, feelwane, matshwao a potso le tshebediso ya bukantswe</p>

KOTARA YA 1				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (TSA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
	<ul style="list-style-type: none"> Ho arabela maikutlo a ba bang ka kutlwelo-bohloko le tlhompho Bua ka mekgahlelo 	<ul style="list-style-type: none"> Qoqa ka Poloto Mookotaba Semelo Sebedisa bukantswe bakeng sa kgodiso ya tlotlontswe <p>Mekgwa ya ho bala: Bala ka lentswe le phahameng / lahla tsohle mme o bale / ka tataiso ya sehlopha / arolelanwang / ka bobedi / ho bala ka boikemelo ba mongolo ya boitsebiso</p> <p>Tekanyetso ya ho ithuta- Boitokisetsong ba ho Balla Hodimo</p> <p>Ho balla boithabiso</p> <p>Tema ya tlhahisoleseding/tema e tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</p>	<p>Tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola Ho ngola mekgwaritso Ho boeletsa mosebetsi Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho hlaola diphoso, le Ho nehelana <p>Ngola mantswe le ditlhaloso tsa ona bukeng kapa leboteng la mantswe</p> <p>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le kgodiso ya tlotlontswe</p> <p>Sebedisa papetla/karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p>	
<p>TEKANYETSO E HLOPHISITSWENG – MOSEBETSI WA 2: HO NGOLA LE HO NEHELANA</p> <p>• Moqoqo (matshwao a 20) Phethelo KAPA Tlhaloso mahareng a kotara</p>				
7-8	<p>Mamela le ho arabela atikele ya lesedinyana</p> <ul style="list-style-type: none"> Mosebetsi ya selelekela: ho akanya Mamela bakeng sa dintlha tse ikgethileng Hlwaya molaetsa wa sehlooho Amanya le bophelo ba hae Sebedisa tlhahisoleseding e temeng ho araba dipotso Buisana ka makgabane a phedisano, boitshwaro le botjhaba temeng Buisana ka dikakanyo le maikemisetso a mongodi <p>Hlalosa diketsahalo</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho sebedisa tlhahisoleseding e tswang temaneng ho araba dipotso 	<p>Bala atikele ya lesedinyana</p> <p>Pele ho ho bala</p> <p>Lepa ka sehlooho, dintlhakgolo, le ho lekola tema</p> <p>Balla kutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebelisa mawa a mangata a ho bala, mohlala: Ho okola, Ho tlodisa mahlo, ka ho sebedisa tsebo e fetileng Ho etsa dikakanyo, ho sebedisa dintlha tsa maemo ho fumana moelelo, le ho etsa dikakanyo Hlwaya le ho hlalosa ditshwano le diphapano tsa ntho e itseng Sekaseka mantswe a matjha ho tswa temeng 	<p>Ngola atikele ya lesedinyana</p> <p>Sebedisa dintlhakgolo, mela, diratswana tsa sehlooho, araba ho mang, eng, kae, neng le hobaneng/jwang</p> <ul style="list-style-type: none"> Kgetha dikahare tse loketseng bamamedi le sepheo sa tema Hokahanya dipolelo ho bopa seratswana se momahaneng o sebedisa maemedi, makopanyi le matshwao a nepahetseng a puo Sebedisa tlotlontswe e batsi e fapaneng, thutapuo, mopeleto le matshwao a puo a loketseng <p>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho lahlela mehopollo ka tshebediso ya dimmapa tsa monahano Ho hlalisa mokgwaritso wa pele 	<p>Mosebetsi boemo ba lentswe</p> <p>Maemedi, masupi, lerui</p> <p>Mosebetsi boemong ba polelo</p> <p>Makgathe</p> <p>Moeleo ya lentswe:</p> <p>Malatodi</p> <p>Mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo: Letshwao la potso, tshebediso ya bukantswe, tshebediso ya tatellano ya mantswe</p>

KOTARA YA 1				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (TSA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
	<ul style="list-style-type: none"> Fana ka maikutlo mabapi le boleng ba setjhaba, boitshwaro le setso se ngotsweng Buisana ka dikakanyo le maikemisetso a mongodi E nka karolo dipuisanong 	<ul style="list-style-type: none"> Sebedisa bukantswe <p>Mekgwa ya ho bala: Bala ka lentswe le phahameng / lahla tsohle mme o bale / ka tataiso ya sehlopha / arolelanwang / ka bobedi / ho bala ka boikemelo ba mongolo ya boitsebiso</p> <p>Tekanyetso ya ho ithuta- Boitokisetso ba ho balla hodimo</p> <p>Ho balla boithabiso</p> <p>Tema ya tlhahisoleseding/tema e tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ho boeletsa mosebetsi Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho ngola mokgwaritso wa ho qetela Ho nehelana ka mosebetsi wa ho qetela o makgethe, o balehang <p>Ngola mantswe le ditlhaloso tsa ona bukeng kapa leboteng la mantswe</p> <p>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le kgodiso ya tlotlontswa</p> <p>Sebedisa papetla/karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p>	
<p>TEKANYETSO E HLOPHISITSWENG – MOSEBETSI WA 3: HO ARABA TEMA (matshwao kaofela: 40)</p> <p>Potso 1 Tema ya dingolwa/tema e seng ya dingolwa (matshwao a 15)</p> <p>Potso 2 Setshwantsho (matshwao a 10)</p> <p>Potso 3 Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo maemong (matshwao a 15)</p> <p>Mosebetsi ena ha ho hlokahele e ngolwe ka nako e le nngwe</p>				
9-10	<p>Ho fana le ho latela ditaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Mosebetsi e lelekelang Dikakanyo Diketsahalo tse etelang pele: Ho lepa Bontsha molaetsa le ho totobatsa dintlha tsa bohlokwa Botsa dipotso tse tshwanetseng le ho arabela ka tsela e loketseng ntshetsapele <p>melao</p>	<p>Bala tema e fanang ka ditaelo: E fupereng tlhahlamano ya ditaelo</p> <p>Ho balla kutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala: Akanya Ho akanya ho tswa sehloohong le ditshwantshong Sebedisa mawa a ho bala: Ho okola Ho tlodisa mahlo, ka ho sebedisa tsebo e fetileng Ho etsa dikakanyo, ho sebedisa dintlha tsa maemo ho fumana moelelo, le ho etsa dikakanyo Hlwaya le ho hlalosa ditshwano le diphapano tsa ntho e itseng Buisana ka dintlha tsa tema Buisana ka tatellano ya melao 	<p>Ngola ditaelo mohlala, o ka etsa lesheleshele jwang</p> <ul style="list-style-type: none"> Kgetha tlhahisoleseding e nepahetseng Sebedisa dintlha tse tobileng tse nepahetseng Sebedisa tatellano e nepahetseng Sebedisa sebopeho se nepahetseng Sebedisa mofuta wa taelo wa leetsi le ditaelo Sebedisa sebopeho-puo, mopeleto le matswao a puo a nepahetseng <p>Tshebetso ya ho ngola</p> <p>Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola</p>	<p>Mosebetsi o boemong ba lentswe</p> <p>Lehlalosi la mokgwa, nako, sebaka, mathosi, dikao, makgathe</p> <p>Mosebetsi o boemong ba polelo</p> <p>Polelonolo, polelomamarane</p> <p>Mopeleto le tshebediso ya matshwao</p> <p>Feelwane, kgutlo, letshwao la makalo, kgutsofatso</p>

KOTARA YA 1				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (TSA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		<p>Ntshetsapele melao/tatellano Buisana ka tlotlontswe ho tswa temeng</p> <p>Mekgwa ya ho bala: Bala ka lentswe le phahameng / lahla tsohle mme o bale / ka tataiso ya sehlopha / arolelanwang / ka bobedi / ho bala ka boikemelo ba mongolo ya boitsebiso</p> <p>Tekanyetso ya ho ithuta - Boitokisetso ba ho balla hodimo Ho balla boithabiso Tema ya tlhahisoleseding/tema e tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ho ngola mekgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso, le • Ho nehelana <p>Ngola mantswe le ditlhaloso tsa ona bukeng kapa leboteng la mantswe</p> <p>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le kgodiso ya tlotlontswe Sebedisa papetla/karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p>	

TEKANYETSO YA MESEBETSI (TEKANYETSO YA HO ITHUTA)			
<ul style="list-style-type: none"> • Mosebetsi ya ho mamela le ho bua • Mosebetsi e fapaneng ya mamela le ho bua Mosebetsi ya ho mamela le ho bua 	<ul style="list-style-type: none"> • Mehato ya ho bala • Mosebetsi ya ho balla hodimo • Mosebetsi ya ho bala temakutlwisiso Mosebetsi ya dingolwa e itshetlehileng dingolweng tse tharo tse kgethilweng bakeng 	<p>Mosebetsi ya ho ngola le ho nehelana Tshebetsa ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho ngola diratswana • Ditema tsa kgokahano • Moqoqo • Ho ngola ka boiqapelo 	<p>Mosebetsi ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mosebetsi e fapaneng ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo LE • Manahanye le tema e etswang

KGUTSUFATSO YA MESEBETSI YOHLE YA KOTARA YA PELE: KEREITI YA 5 SESOTHO PUO YA LAPENG

<p>TEKANYETSO E HLOPHISITSWENG: MOSEBETSI WA 1: MOSEBETSI WA MOLOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho balla hodimo (matshwao a 20) • Qala ka mosebetsi ona ho tloha kotareng ya 1 le ho o qetella kotareng ya 2 ha matshwao a rekotwa 	<p>TEKANYETSO E HLOPHISITSWENG –MOSEBETSI WA 2: HO NGOLA LE HO NEHELANA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moqoqo (matshwao a 20) • Phethelo KAPA Tlhaloso mahareng a kotara 	<p>TEKANYETSO E HLOPHISITSWENG – MOSEBETSI WA 3: HO ARABA TEMA (matshwao kaofela: 40)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temakutlwisiso ya ho bala: Tema ya dingolwa/e seng ya dingolwa (matshwao a 15) • Setshwantsho (matshwao a 10) • Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo maamong (matshwao a 15)
--	---	---

2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA LAPENG: KEREITI YA 5 (KOTARA YA 2)

KOTARA YA 2				
BEKE	HO BALA LE HO BUA (TSA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
1-2	<p>Ho mamela thothokiso Mosebetsi e lelekelang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho akanya • Ananela le ho arabela ho modumo e tsosoloswang ke thothokiso <p>Hlalosa diketsahalo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buisana ka mohopolo wa sehlooho le dintlha tse itseng • Hlalosa diketsahalo ka ho hlaka le ka tatellano • Fana ka maikutlo o ikamahantse le diketsahalo • Hlahisa maikutlo a fehlwang ke thothokiso • Buisana ka sehlo le tshebediso ya puo ho bamamedi, ho kenyelletsa le ho aha boemo <p>Etsa thothokiso/mela e kgethilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgetha sehlo le polelo tse tsamaellanang le dikahare le setaele sa thothokiso • Ho sebedisa puo e nepahetseng le ponahalo ya sefahleho • Sebedisa puo e nepahetseng ya motsamao wa mmele, kemo, le bokgoni ba ho nehelana, mohlala, ho lokisa sehlo, modumo le sekgahla • Ho sebedisa puo e nepahetseng le ponahalo ya sefahleho 	<p>Bala thothokiso Ho balla moelelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala ho akanya ho tswa sehloohong le setshwantshong <p>Sebedisa maano a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola ka mahlo bakeng mehopollo ya mantlha • Ho tlodisa mahlo bakeng sa dintlha tse tshehetsang • Ho etsa dikgakanyo • Ho fana ka moelelo wa mantswa le ditshwantsho tse sa tiwaelehang <p>Mawa a ho balla kutlwisiso Etsa dikakanyo, sebedisa mathusi a tema, akanya ka qetello</p> <p>Ho ithuta ka dingolwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlwaya raeme le morethetho le maikutlo mabapi le phello ya tsona ho momamedi • Hlahisa maikutlo • Amahanya le bophelo ba hao • Ho sebedisa bukantswe bakeng sa kgodiso ya tlotlontswa <p>Mekgwa ya ho bala: Bala ka lentse le phahameng / lahla tsohle mme o bale / ka tataiso ya sehlopha / arolelanwang / ka bobedi / ho bala ka boikemelo ba mongolo ya boitsebiso</p> <p>Tekanyetso ya ho ithuta - Boitokisetso ba ho balla hodimo</p> <p>Ho balla boithabiso</p>	<p>Ngola thothokiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebedisa poeletso ya modumo (ditumammoho le ditumanotshi), tshwantshiso, papiso • Bontsha kutlwisiso ya setaele le rejisetara • Ho nahanisisa le ho lekola mongolo le mosebetsi wa boiqapelo • Ho sebedisa matshwao a puo a loketseng melao <p>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso • Ho nehelana <p>Ngola mantswa le ditlhaloso tsa ona bukeng kapa leboteng la mantswa</p> <p>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le kgodiso ya tlotlontswa</p> <p>Sebedisa papetla/karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p>	<p>Mosebetsi boemong ba lentse Mabitso, mabitsokgoboka, mabitsokgopolo, malahlelwa</p> <p>Mosebetsi boemong ba polelo Lekgathe le jwale, letswelli</p> <p>Moelelo wa lentse Phetapheto ya ditumammoho, phetapheto ya ditumanotshi, mothofatso, raeme, morethetho, pebofatso, papiso</p> <p>Mopeleto le tshebediso ya puo Karolo ya mantswa, tshebediso ya bukantswe, letshwao la makalo</p>

KOTARA YA 2				
BEKE	HO BALA LE HO BUA (TSA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		Tema ya tlhahisoleseding/tema e tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30		
3-4	<p>Ho mamela le ho buisana ka boemo ba lehodimo</p> <p>Mesebetsi e lelekelang:</p> <p>Ho akanya</p> <ul style="list-style-type: none"> Mamela dintlha tse itseng Buisana ka bohlokwa ba tlhahisoleseding Amahanya tlhahisoleseding le bophelo ba hao Buisana ka diphetho tse ka bang teng bathong <p>Hlalosa diketsahalo</p> <ul style="list-style-type: none"> Buisana ka moholopolo wa sehlooho le dintlha tse itseng Hlalosa diketsahalo ka ho hlaka le ka tatellano Fana ka maikutlo o ikamahantse le diketsahalo Amahanya le bophelo ba hao Buisana ka maemo a phedisano, boitshwaro le boleng ba setso ka hara tema 	<p>Bala tlaleho ya boemo ba lehodimo</p> <p>Pele ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho akanya ho tswa ho sehlooho le ditshwantsho <p>Ho balla kutlwisiso</p> <p>Sebedisa mawa a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho okola bakeng sa ntlha kgolo Ho hlahloba dintla tse tshehetsang Ho hlahloba dintlha tse tshehetsang Ho etsa dikakanyo Ho fana ka moelelo wa mantswa le ditshwantsho tse sa tiwaelehang <p>Mawa a kutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlwaya le ho hlalosa ditshwano le diphapano Lemoha tsela eo tema e hlophisitsweng ka teng Bala mongolo wa tlhahisoleseding o nang le ditshwantsho, mohlala, mmapa Hlalosa pono Sebedisa mmapa wa kelello/dinoutsu ho akaretsa dintlha tsa tlhahisoleseding <p>Ngola mantswa le ditlhaloso tsa ona bukeng kapa leboteng la mantswa</p> <p>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le kgodiso ya tlotlontswa</p> <p>Sebedisa papetla/karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p>	<p>Ngola tlaleho ka boemo ba lehodimo</p> <ul style="list-style-type: none"> Hokahanya dipolelo serapeng se momahaneng o sebedisa maemedi, makopanyi le matshwao a puo a nepahetseng Fana ka tlhahisoleseding ka mmapa, tjhate, kerafo kapa setshwantsho <p>Tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola Ho ngola mekgwaritso Ho boeletsa mosebetsi Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho hlaola diphoso, le Ho nehelana <p>Ngola mantswa le ditlhaloso tsa ona bukeng kapa leboteng la mantswa</p> <p>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le kgodiso ya tlotlontswa</p> <p>Sebedisa papetla/karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p>	<p>Mesebetsi boemong ba lentse</p> <p>Maetsi, maemedi, mahlalosi, makgethi, makopanyi, mabitsokgopolo</p> <p>Mesebetsi boemong ba polelo</p> <p>Polelonolo, polelomamarane, lekgethe letlang</p> <p>Moelelo wa lentse</p> <p>Ditumanotshi, ditumatshwano, polisime, malatodi, mahlalosongwe</p>

KOTARA YA 2				
BEKE	HO BALA LE HO BUA (TSA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
TEKANYETSO YA SEMMUSO MOSEBETSI WA 1: TSA MOLOMO <ul style="list-style-type: none"> Ho balla hodimo (matshwao a 20) Mosebetsi ona o tswelapele ho tloha kotareng ya 1. O tla qetellwa le ho rekotwa kotareng ya 2.				
5-6	<p>Ho mamela le ho arabela papadi Mesebetsi e lelekelang Akanya ka sehlooho/setshwantsho</p> <p>Hlalosa diketsahalo</p> <ul style="list-style-type: none"> Pheta hape dikgaolo ka tatelano Hlwaya le ho buisana ka mohopolo wa sehlooho, poloto, tikeloho ya nako, maemo tikelohong le dibapadi Mamela bakeng sa dintlha tse itseng Sebedisa dintlha ka nepo Ntsha maikutlo le mehopolo Sebedisa sebopeliso se nepahetseng sa puo <p>Nka karolo ya mopphetwa Ho fetofetoha ha lentse le ponahalo ya sefahleho Fetola rejisetara, sebopeliso sa thutapuo le maele</p>	<p>Bala papadi Ho balla kutlwisiso Sebedisa mawa a fapaneng a ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho okola dintlha tsa bohlokwa feela, tlodisa mahlo, ditemoso tsa maemo le tsebo ya sethato Hlalosa ka moo bangodi ba sebedisang tlotlontse le puo ho hlalosa tikeloho ya nako, maemo tikelohong le dibapadi Hlalosa dipheho tsa mantswe le karaburetso <p>Balla hodimo, o fetola sehlooho kamoo ho loketseng Mawa a kutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlalosa ka moo bangodi ba sebedisang tlotlontse le puo ho hlalosa poloto, tikeloho le bapphetwa Hlalosa ditlamorao tsa lentse le ditshwantsho Lemoha sesosa le phello ditemaneng tsa molomo le tse ngotsweng le ho hlalosa kamano <p>Mekgwa ya ho bala: Bala ka lentse le phahameng / lahla tsohle mme o bale / ka tataiso ya sehlopha / arolelanwang / ka bobedi / ho bala ka boikemelo ba mongolo ya boitsebiso Tekanyetso ya ho ithuta - Boitokisetso ba</p>	<p>Ngola tema ya tshwantshiso/puisano kapa moqoqo wa phetelo/tlhaloso</p> <ul style="list-style-type: none"> Bopa bapphetwa Hlalosa tikeloho ya nako Hodisa poloto Sebedisa sebopeliso se nepahetseng Bopa sehlooho kapa maemo Rala, kgwaritsa le ho ntlafatsa tema Ngola dipolelo o sebedisa puommu le puopeliso Hlahisa mokgwaritso wa pele ka mohopolo wa sehlooho le diratswana tsa tshetso tse bopilweng hantle Sebedisa lehokedi la moetsi le leetsi Sebedisa thutapuo e loketseng, mopeleto le matshwao a puo <p>Sebedisa tshetso ya ho ngola Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho ngola mokgwaritso Ho boeletsa mosebetsi Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho hlaola diposo Ho nehelana <p>Ngola mantswe le ditlhaloso tsa ona bukeng kapa leboteng la mantswe Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le kgodiso ya tlotlontse Sebedisa papetla/karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p>	<p>Mosebetsi wa boemo ba mantswe Maetsi</p> <p>Mesebetsi boemong ba polelo Dipolelo, dipotso, dikao, polelonolo, polelomarane, puommu le puopeliso</p> <p>Moelelo wa lentse Tatolano</p> <p>Mopeleto le matshwao a puo Matshwao a potso Kgutlwanafeelwana, ditsejana</p>

KOTARA YA 2				
BEKE	HO BALA LE HO BUA (TSA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		<p>ho balla hodimo Ho balla boithabiso Tema ya tlhahisoleseding/tema e tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</p>		
<p>TEKANYETSO YA MOSEBETSI: MOSEBETSI WA 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tema ya kgokahano (matshwao a 10) • E ngolwa pele ho teko e hlahlojwang 				
7-8	<p>Ho mamela le ho araba tlaleho/raporoto/tsebiso Mesebetsi o lelekelang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho akanya ka sehlooho, le ditshwantsho • Ho mamela mohopolo o akaretsang le dintlha tse ding • Araba dipotso • Arolelana maikutlo le ho fana ka ntlha kemo • Sekaseka tlhahisoleseding • Akaretsa ditaba • Nehelana ka tlhahisoleseding Sebedisa moralo/ditjhate/dikerafo <p>Nka karolo dipuisanong tsa sehlopha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsepama sehloohong • Fana ka maikutlo a ahang • Boloka puisano • Bontsha ho nahanela ditokelo le maikutlo a ba bang 	<p>Ho bala tema ya tlhahisoleseding e nang le ditshwantsho (mohl. ditshwantsho/didayakeramo/dimmap a</p> <p>Pele ho ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho lepa ka sehlooho, dintlhakgolo le ditshwantsho • Buisana ka mohopolo wa sehlooho le dintlha tse ikgethileng <p>Ho balla kutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebedisa mawa a ho bala: • Hlalosa ka moo bangodi ba sebedisang tlotlontswa le puo ho hlalosa poloto, tikoloho le baphetwa • E hlalosa ditlamorao tsa lentswe le ditshwantsho • Lemoha sesosa le phello ditemaneng tsa molomo le tse ngotsweng le ho hlalosa kamano • Balla hodimo, a fetola lebelo ka moo ho loketseng <p>Mawa a kutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toloka tlhahisoleseling ya ditshwantsho • Abelana menahano le ho fana ka maikutlo a sebedisa kakanyo le boiqapelo • Sebedisa mmapa wa kelello/dinoutsu ho akaretsa ditaba 	<p>Ngola tlaleho ka ho sebedisa foreime</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thonya lesedi le itshitlehileng hodima dipatlisiso • Beha tlhahisoleseding ka tatelano • Sebedisa thutapuo e loketseng • Mopeleto le matshwao a puo a nepahetseng • Nehelana ka mosebetsi o makgethe o sebedisa sebopeho se nepahetseng, jwalo ka dihlooho, ho arohanya diratswana, jj. <p>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mekgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso, le • Ho nehelana <p>Ngola mantswe le ditlhaloso tsa ona bukeng kapa leboteng la mantswe Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le kgodiso ya tlotlontswa</p> <p>Bukantswe ya moithuti</p> <p>Sebedisa papetla/karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p>	<p>Mosebetsi boemong ba lentswe Mahlalosi, maemedi, makopanyi, le mahokedi</p> <p>Mesebetsi boemong ba polelo Lekgathe fetile letswelli Lekgathe letlang letswelli Boetsi le boetsuwa Puo pehelo Letshwao la potso</p> <p>Mopeleto le matshwao a puo Ellipsis, makalo, maqotsi, matshwao a potso</p>

KOTARA YA 2				
BEKE	HO BALA LE HO BUA (TSA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		<ul style="list-style-type: none"> Buisana ka tlotlontse e ntjha ho tswa temeng e balwang Sebedisa bukantswe <p>Mekgwa ya ho bala: Bala ka lentswe le phahameng / lahla tsohle mme o bale / ka tataiso ya sehlopha / arolelanwang / ka bobedi / ho bala ka boikemelo ba mongolo ya boitsebiso</p> <p>Tekanyetso ya ho ithuta - Boitokisetso ba ho balla hodimo</p> <p>Bukatsatsi ya moithuti</p> <p>Ho balla boithabiso</p> <p>Tema ya tlhahisoleseding/tema e tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</p>		
9-10	<p>TEKANYETSO YA SEMMUSO E HLOPHISITSWENG – MOSEBETSI WA 5:</p> <p>Ho araba tema [matshwao kaofela: 40]</p> <ul style="list-style-type: none"> Potso 1 - Tema ya dingolwa/tema e seng ya dingolwa (matshwao a 15) Potso 2 - Setshwantsho (matshwao a 10) Potso 3 - Kgutsufatso (matshwao a 5) Potso 4 - Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo maamong (matshwao a 10) 			

TEKANYETSO YA MESEBETSI (TEKANYETSO YA HO ITHUTA)			
Mesebetsi ya ho mamela le ho bua • Mesebetsi e fapaneng/e sa tshwaneng ya ho mamela le ho bua	Mesebetsi ya ho bala le ho boha • Mawa a ho bala • Ho balla hodimo • Ho bala temakutlwisiso • Dingolwa tse itshetlehileng ho dingolweng tse hlahellang kgwedi tsheletseng	Mesebetsi ya ho ngola le ho nehelana • Tshebetso ya ho ngola • Diratswana • Tema tsa kgokahano • Meqoqo • Ho ngola ka boiqapelo	Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo • Tshebediso ya puo e fapafapaneng Amahanya le mofuta wa tema
KEREITI 5 SESOTHO PL KGUTSUFATSO YA TEKANYETSO YA SEMMUSO: KOTARA YA 2			
TEKANYETSO E HLOPHISITSWENG: MOSEBETSI WA 1: MOSEBETSI WA MOLOMO • Ho balla hodimo (matshwao a 20) Mosebetsi ona o qadile ho tloha kotareng ya 1, o qetellwa kotareng ya 2 ha matshwao a rekotwa.	TEKANYETSO E HLOPHISITSWENG –MOSEBETSI WA 4: HO NGOLA LE HO NEHELANA • Tema tsa kgokahano (matshwao a 10) E ngolwa pele ho mosebetsi o hlahlojwang	TEKANYETSO E HLOPHISITSWENG – MOSEBETSI WA 5: TEKONG E HLOPHISITSWENG (PHUPJANE) HO ARABA TEMA (Matshwao kaofela 40) Potso ya 1: Tema ya dingolwa/e seng ya dingolwa (matshwao a 15) Potso ya 2: Setshwantsho (matshwao a 10) Potso ya 3: Kgutsufatso (matshwao a 5) Potso ya 4: Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo maamong (matshwao a 15)	

KOTARA YA 3				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
1- 2	<p>Ho mamela le ho buisana ka dipale (mohl. ditshomo, ditshomo tsa bosatsejweng/ditshomo tsa bahale) ho tswa bukeng ya padiso</p> <p>Mesebetsi e lelekelang</p> <ul style="list-style-type: none"> Akanya hore tema e bua ka eng Hlwaya mohopolo wa sehlooho, poloto, tikoloho le dibapadi tsa tema ya tshomo Bontsha phapang pakeng tsa diketsahalo tseo e seng tse kgolwehang le tse sa kgolwehang Nka karolo dipuisanong ho tshetsa nthakemo ya hao Arabela ka hloko mehopolong le ditshisinyong <p>Pheta pale (ditshomo tsa bosatsejweng/ditshomo tsa bahale)</p> <ul style="list-style-type: none"> Pheta diketsahalo tsa tema ka tatelano e nepahetseng. Bolela baphetwa ka nepo Ntsha maikutlo le mehopolong ka molanako wa pale/baphetwa/ tikoloho/molaetsa/mookotaba wa tema, ji. 	<p>Ho bala pale, mohl. (ditshomo tsa bosatsejweng/ditshomo tsa bahale)</p> <p>Ho balla moelelo/ho balla kutwisiso</p> <p>Mesebetsi e lelekelang</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho bala: Etsa dikakanyo ka sehlooho le ditshwantsho tsa tema Sebedisa mawa a fapaneng a ho bala, ho tlodisa mahlo, ho okola ditlhahiso tsa maemo le tsebo ya motheo <p>Ho ithuta dingolwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlalosa kamoo bangodi ba sebedisang tlontlontse le puo ho hlalosa poloto, mookotaba, tikoloho le baphetwa Balla hodimo o le mong ka ho hlaka le boimamelo Buisana le ho fana ka mabaka bakeng sa diketso tsa baphetwa Sebedisa bukantswe ho utlwisisa mantse a matjha le tlontlontse temeng <p>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/tlohella tsohle mme o bale/Ho bala ka tataiso/ho bala ka karolelano/ho bala ka bobedi/ho bala tshomo ka boikemelo</p> <p>Tekanyetsa ya ho ithuta - Ho itokisetsa ho balla hodimo</p> <p>Ho balla boithabiso:</p> <p>Thothokiso/mmadi a bale ka mehla bakeng sa bonyane metsotso e 30</p>	<p>Ho ngola tshomo (tshomo ya bosatsejweng/tshomo ya bahale)</p> <p>Ngola diratswana tse hlahosang tsa tshomo eo o e badileng (tshomo ya bosatsejweng/tshomo ya bahale) o sebedisa foreimi ya ho ngola:</p> <p>Mesebetsi e lelekelang</p> <ul style="list-style-type: none"> Kgetha dikahare tse tsamaelanang le baithuti le sepheo sa tema Bua ka baphetwa, sebaka le molanako temeng eo o e badileng Bua ka sepheo sa tema Bua ka poloto, baphetwa le tikoloho ya tema <p>Baithuti ba lokela ho</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlalosa baphetwa temeng Tsepama sehloohong/mookotabeng Sebedisa tlontlontse e hlahosang ka boiqapelo (mohl. makgethi) Sebedisa puo ya bonono (mohl. papiso, tshwantshiso) Sebedisa thutapuo e loketseng, mopeleto le matshwao a puo Hokahanya dipolelo hore e be diratswana tse momahaneng, o sebedisa maemedi, makopanyi le matshwao a puo a nepahetseng <p>Ngola mantse a matjha le moelelo wa teng lenaneng la hao la mantse kapa leboteng</p> <p>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le kgodiso ya tlontlontse</p> <p>Sebedisa papetla ya ho bala ho lekola tswelopele ya ho bala</p>	<p>Mosebetsi o boemong ba lentswe</p> <p>Maetsi, sekao ho, bonngwe le bongata, sehlongwanthao le sehlongwapele, makgethi</p> <p>Mosebetsi o boemong ba dipolelo</p> <p>Moetsuwa, potso, puo mmui le puopehelo, diratswana</p> <p>Mopeleto le matshwao</p> <p>Dithaku tse kgolo, kgutlo, feelwana</p>

KOTARA YA 3				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
3-4 MOHATO WA 1 DIPATLISISO	<p>Ho mamela le ho nka karolo dipuisanong tsa porojeke ya boiqapelo e itshetlehleng sengolweng se ikgethileng (thothokiso/tshomo/palekgutshwe/ tshwantshiso)</p> <p>Mesebetsi e lelekelang</p> <ul style="list-style-type: none"> Buisanang ka tshebetso ya dipatlisiso le molanako Buisanang ka potso ya ntshetsopele/sehlooho Bua ka tshebediso ya mohlodi wa porojeke Hlalosa bohlokwa ba mehlodi Hlalosa mokgwa wa ho lekanyetsa le makgetha a ruburiki/lenanetekolo <p>Baithuti ba lokela ho</p> <ul style="list-style-type: none"> Arolwa ka dihlopha kapa ba sebetse ka bonngwe Bokelletsa tlhahisoleseding bakeng sa porojeke Arolelanang mehopolu, maikutlo le ho nka karolo dipuisanong Ngola mehlodi Boloka tlaleho ya tshebediso ya dipatlisiso (potefolio ya bopaki) 	<p>Ho bakeng sa tlhahisoleseding ya sengolwa se kgethilweng (mohl. thothokiso/tshomo/tshwantshiso/palekgutshwe)</p> <p>Mesebetsi e lelekelang</p> <p>Fana ka boitsebiso ba dipatlisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Kgothalletsa baithuti ho eketsa boitsebiso ba dipatlisiso bo fanweng Shebisanang tema ho ntlafatsa kutlwisiso Buisanang ka tshusumetso ya makgetha/dikarolo tsa dithothokiso/dipale/terama/palekgutshwe Buisanang ka tshusumetso ya mekgwa ya pono e bonahalang dibukeng (dithothokiso/ditshomo/terama/ palekgutshwe) <p>Baithuti ba lokela ho</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebedisa mawa a ho bala bakeng sa kutlwisiso Tlodisa mahlo bakeng sa mehopolu ya sehlooho Okola mehopolu e tshehetsang Etsa dikakanyo Akanya moelelo wa mantswe a sa tlwaelehang le ditshwantsho Kopanya tlhahisoleseding e kgethilweng hore e be ditshwantsho tse hlophisitsweng tsa (mohlala, mmapa wa mohopolu, tjhate ya tatelano, jj.) Nka dinoutsu bakeng sa ho itokisetsa mohato wa 2: Ho ngola 	<p>Sebedisa mefuta e fapaneng ya ditshwantsho ho kopanaya diphetho tsa dipatlisiso tsa porojeke ya boiqapelo</p> <p>Mesebetsi e lelekelang:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tshwantshisa foreimi e loketseng/disebediswa ho tshehetsa mofuta wa sehlahiswa o tla hlahiswa, (mohl. mmapa wa monahano, tjhate ya tatelano, jj.) Hlalosa bohlokwa ba ho hlahisa kapa bontsha mohlodi wa moo o nkileng tlhahisoleseding Hlalosa mokgwa wa ho lekanyetsa le makgetha a ruburiki/lenanetekolo Hopotsa baithuti ho mamela bakeng sa ho araba potso e lelekelang/sehlooho <p>Baithuti ba lokela ho</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsepamisa tshebetsong ya ho ngola ya dipatlisiso Arabela potsong e lelekelang/sehlooho sa dipatlisiso ka ho kgetha tlhahisoleseding e loketseng ho tswa mehlooding e sebedisitsweng nakong ya dipatlisiso Nka dinoutsu ka mantswe a hao bakeng sa ho itokisetsa mohato wa 2: Ho ngola Latela foreimi ya ho ngola (ha o e fuwe/ha e le teng) Sebedisa ditho tsa puo tse amanang le tlhahlobo ya bongodi 	<p>Boemong ba lentswe: Maetsi Mosebetsi o boemong ba polelo Lekgathe lelwale, lekgathe letlang</p> <p>Moelelo wa lentswe Mothofatso, dikapolelo, maele, papiso</p> <p>Ho ntlafatsa dibopeho le melao ya tshebediso ya puo tse amanang le dipatlisiso tsa sengolwa (mohl. dithothokiso/tshomo/tshwantshiso/ palekgutshwe):</p> <p>Mohlala - puo, mefuta ya dipolelo, mefuta ya diratswana, dikarolo tsa puo Moelelo o totobetseng/pepeneng le moelelo o patehileng/wa bonono Matshwao a puo le mopeleto Tlotlontswa e maemong</p>

KOTARA YA 3				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
	<p>TITJHERE E LOKELA HO ELA HLOKO TSE LATELANG:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tshebetso ya porojeke e tswela pele bakeng sa saekele ya dibeke tse pedi Bopaki ba mesebetsi le tshebetso di lokela ho bolokwa bukeng ya moithuti ya mosebetsi/faele/potefolio ya bopaki Tshwantshisa ho etsa dipatlisiso – ‘Ke a etsa, Re a etsa, O a etsa’ Diphetho tsa dipatlisiso di lokela ho arabela potsong ya sehlooho/sehlooho Tsepamisa maikutlo ho ho bontsha kapa ho ngola mohlodi le sebopeliso sa mohlodi Lekanyetsa mohato wa 1: Dipatlisiso o sebedisa ruburuki/lenanetekolo le ho fana ka maikutlo ho baithuti Mesebetsi yohle e lokela ho etsetswa phapusing ka tataiso ya titjhere Tekanyetso e tswelang bakeng sa ho ithuta 			
5-6 MOHATO WA 2 HO NGOLA	<p>Mawa a ho mamela le ho bua – Tsepamisa ho sengolwa se loketseng (mohl., dithothokiso/tshomo/tshwantshiso/palekg utshwe)</p> <p>Mesebetsi e lelekelang</p> <ul style="list-style-type: none"> Buisanang ka sengolwa le ho hlalosa makgetha Hlalosa ditebello tsa ho ngola mesebetsi Buisana le baithuti ka moo ba ka ralang seo ba tlo se ngola ba sebedisa tshebetso ya ho ngola Fa baithuti foreimi ya ho ngola ho e sebedisa ha ba ngola Tataisa baithuti hore ba qetella foreimi jwang Bontsha/tshwantshisa mokgwa wa ho ngola - ‘Ke a etsa, Re a etsa, O a etsa’ Fana ka ditaello o itshetlehile ka mesebetsi o ngolwang <p>Baithuti ba lokela ho</p> <ul style="list-style-type: none"> Bokeletsa lenane la mantswe bakeng sa sehlooho seo o se kgethileng Baithuti ba tla nka karolo dipuisanong Utlwisisa tse hlokalang tse amanang le potso ya sehlooho/sehlooho 	<p>Mawa a ho bala le ho boha - Tataisa baithuti ho utlwisisa ruburiki ya ho ngola porojeke ya boiqapelo/le ditlhoko tsa tekanyetso</p> <p>Mesebetsi e lelekelang</p> <ul style="list-style-type: none"> Fana ka tlhaketso malebana le melanako Tataisa baithuti ho bala le ho sebedisa dinoutso tsa porojeke Bala le ho buisana ka ruburiki Hlalosa makgetha a ruburiki <p>Baithuti ba lokela ho</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho bala sengolwa se kgethileng Ho bala le ho utlwisisa ruburiki Ho bala le ho utlwisisa foreimi ya ho ngola Qolla dibopeliso tse ikgethileng tse amanang le sengolwa se itseng seo ho etswang dipatlisiso ka sona 	<p>Ngola/taka/theha karolo e ngotsweng ya sehlooho se kgethileng</p> <p>Mesebetsi e lelekelang</p> <ul style="list-style-type: none"> Fa baithuti foreimi ha ba ngola Tataisa baithuti hore ba qetella foreimi ya ho ngola jwang Buisana ka tshebetso ya ho ngola <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola ✓ Ho ngola mekgwaritso ✓ Ho boeletsa mesebetsi ✓ Ho bala hape bakeng sa ntlafatso ✓ Ho hlaola diphoso, le ✓ Ho nehelana Buisanang ka makgetha a sengolwa/ makgetha a amanang le sengolwa se kgethileng <p>Baithuti ba lokela ho</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebedisa foreimi ya ho ngola (ha ho hlokalang) Hlaola diphoso mekgwaritso wa pele Boeletsa ka mora ho hlaola diphoso mekgwaritso wa pele Ngola le ho nehelana ka sehlahiswa se phethetsweng 	<p>Moelelo wa lentswe</p> <p>Mathusi</p> <p>Mosebetsi o boemong ba polelo</p> <p>Makgathe</p> <p>Moelelo wa lentswe</p> <p>Malatodi</p> <p>Mopeleto le matshwao a puo</p> <p>Potso, tshebediso ya bukantswe, tatelano ya lentswe</p> <p>Ntlafatso ya dipbopeliso le melao ya tshebediso ya puo tse entsweng dibekeng tse fetileng</p> <ul style="list-style-type: none"> Mopeleto le matshwao a puo Paterone ya mopeleto Tlotlontse maemong Sebopeliso se nepahetseng le makgetha Hlophisa dikahare (mmapa wa monahano) Mohopolo wa sehlooho le dintlha tse itshehetsang Seratswana/ditshwantsho Tswelopele e utlwalang ya dirapa/mehopolo ho etsa bonnete ba momahano

KOTARA YA 3				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
				<ul style="list-style-type: none"> Thutapuo jwalo kaha e hlokahala le dihlooho tse ikgethileng
	<p>TITJHERE E LOKELA HO ELA HLOKO TSE LATELANG:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tshebetso ya ho ngola e tswela pele bakeng sa saekele ya dibeke tse pedi ✓ Bopaki ba tshebetso ya ho ngola bo lokela ho bolokwa bukeng ya mosebetsi ya moithuti/faeleng/potefolio ya bopaki ✓ Laola tshebetso ya ho ngola ✓ Diphumano dipatlisong di lokela ho arabela potso ya sehlooho/sehlooho ✓ Tsepamisa maikutlo ho ho hlahisa mehlopi le sebopelo sa bongodi ✓ Lekanyetsa Mohato wa 2: Ho ngola o sebedisa ruburiki le ho fana ka maikutlo ho baithuti ✓ Mosebetsi yohle e lokela ho etsetswa phapusing ka tlasa tataiso ya titjhere ✓ Moithuti ka mong o lokela ho ngola mosebetsi wa hae oo o tla lekanyetswa ho sebediswa ruburiki 			
MOHATO WA 3 NEHALANO YA MOLOMO	<p>SEO TITJHERE E LOKELANG HO SE ELA HLOKO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mosebetsi yohle e lokela ho etswa ka phapusing ka tataiso ya titjhere Tlaleho ya molomo e ka etswa ka mekgwa e latelang: ka boikemelo, ka bobedi kapa ka dihlopha empa lekanyetsa ka bonngwe ka ruburiki e ka thoko E lokela ho lokela sengolwa se kgethileng (mohl. dithothokiso/tshomo/tshwantshiso/palekgutshwe) Mohlala: Tshwantshiso o ka etsa bonketsisane, thothokiso: Thothokiso ya kodiama e etswang mafung, jj. Ho lekanyetsa ho tswella bakeng sa ho ithuta 			
7-8	<p>Ho mamela le ho buisana ka papatso Mosebetsi e lelekelang</p> <ul style="list-style-type: none"> Dikakanyo Ho mamela bakeng sa dintlha tse itseng Qolla dintlha tsa bohlokwa Buisana ka tshusumetso ya papatso <p>Baithuti ba lokela ho</p> <ul style="list-style-type: none"> Buisana ka tshusumetso ya papatso Hlahisa maikutlo le mehopolu ka 	<p>Ho bala papatso Mosebetsi e lelekelang</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebedisa mawa a ho bala: Tlodisa mahlo bakeng sa dintlha tse itseng, okola bakeng sa mohopolu wa kakaretso, akanya ka dikahare, sebedisa tsebo e fetileng kapa moelelo maemong, etsa dikakanyo <p>Baithuti ba lokela ho</p> <ul style="list-style-type: none"> Lokela le ho fana ka maikutlo ka dithekinike tsa ditshwantsho tse 	<p>Ho ngola papatso Mosebetsi e lelekelang</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlahisa maikutlo ka ho hlaka le ka tatelano Sebedisa ditshwantsho tse loketseng le sebopelo Sebedisa tlontlontse e bulehileng, thutapuo, mopeleto le matshwao a ho bala Sebedisa puo bakeng sa boiqapelo le ka ho inahanela ho hlahisang maikutlo 	<p>Mosebetsi o boemong ba lentse</p> <p>Dikgato tsa papiso, Mahlalosi</p> <p>Mosebetsi o boemong ba polele</p> <p>Dipolelonolo tse kgutshwane, lehokedi</p> <p>Mopeleto le matshwao a puo:</p> <p>Dikgutsufatso, ditsejana/maqotsi/diambulwa/diakwalwa</p>

KOTARA YA 3				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
	<p>mokgwa wa ho inahanela</p> <ul style="list-style-type: none"> Arabela ka hloko mehopolong le dipotsong Fana ka maikutlo Arolelana maikutlo le ho fana ka mehopolo ka dihlooho tse sa tiwaelehang <p>ELA HLOKO: Ho lekanyetsa ho tswellang ha ho ithuta – Ho lokisetsa tlaleho ya molomo ya Kotara ya 4.</p>	<p>sebedisitsweng temeng ya ditshwantsho: mmala, mongolo, sebopeho</p> <p>Mekgwa ya ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho balla hodimo (DAR) Ho bala ka tataiso Ho bala ka karolelano Ho bala ka bobedi Ho bala padi ka boikemelo <p>Ho balla boithabiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Dithothokiso/padi e lokela ho balwa ka mehla bonyane metsotso e 30 Nahana ka tema eo o e badileng ka boikemelo E amahanye le maemo a hao a bophelo 	<p>Tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola ✓ Ho ngola mekgwaritso ✓ Ho boeletsa mosebetsi ✓ Ho bala hape bakeng sa ntlafatso ✓ Ho hlaola diphoso, le ✓ Ho nehelana <p>Lenane la mantswe</p> <ul style="list-style-type: none"> Ngola mantswe a matjha le moelelo wa ona lenaneng la hao la mantswe Sebedisa ditshwantsho ka dipolelo o sebedisa mantswe kapa ditlahloso ho bontsha moelelo, jj. Beha tlolontswe e ntjha leboteng la mantswe 	
9-10	<p>Ho mamela thothokiso Mosebetsi e lelekelang</p> <ul style="list-style-type: none"> Kakanyo Thoholetsa le ho arabela ho tshusumetso ya modumo o etswang ke thothokiso <p>Hlalosa diketsahalo</p> <ul style="list-style-type: none"> Buisana ka mohopolo wa sehlooho E amahanye le tsebo ya hao Bontsha maikutlo a susumetswang ke thothokiso Buisana ka sehlo le tshebediso ya puo le tshusumetso ho momamedi, ho kenyelleditswe le hore puo e sebedisitswe jwang ho aha/theha maemo <p>Etsa thothokiso/mela e kgethilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> Kgetha sehlo le maikutlo a loketseng dikahare le setaele sa thothokiso 	<p>Ho bala thothokiso Ho balla kutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Akanya ka ho etsa mohahato wa pele o bala o sebedisa sehlooho le setshwantsho Sebedisa mawa a ho bala: <ul style="list-style-type: none"> – Ho okola bakeng sa mehopolo ya sehlooho – Tlodisa mahlo bakeng sa dintlha tse tshohetsang – Ho etsa dikakanyo – Ho akanya ka moelelo wa mantswe a sa tiwaelehang le ditshwantsho <p>Mawa a ho utlwisisa</p> <ul style="list-style-type: none"> Etsa dikakanyo, o sebedisa modumo le maemo, akanya ka phethelo Ho ithuta dingolwa Qolla morethetho le raeme le 	<p>Ho ngola thothokiso Mosebetsi e lelekelang</p> <ul style="list-style-type: none"> Tshebediso ya poeletsamodumo (didumannotsi le ditumammoho), tshwantshiso, papiso Bontsha kutlwisiso ya setaele le rejistara Nahana ka ho lekanyetsa ho ngola le mosebetsi wa boiqapelo Sebedisa matshwao a loketseng a ho bala Melao/ditaelo <p>Sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola ✓ Ho ngola mekgwaritso ✓ Ho boeletsa mosebetsi ✓ Ho bala hape bakeng sa ntlafatso ✓ Ho hlaola diphoso, le 	<p>Mosebetsi o boemong ba lentswe: Mabitsokgoboka, mabitsohohle, malahlela</p> <p>Mosebetsi o boemong ba lentswe Lekgathe lejwale letswelli</p> <p>Moeleo wa lentswe</p> <p>Poeletsamodumo, didumammoho, ditumammoho, mothofatso, morethetho, tshwantshiso, papiso</p> <p>Mopeleto le matshwao a ho bala</p> <p>Senoko sa lentswe, tshebediso ya bukantswe, letshwao la makalo</p>

KOTARA YA 3				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
	<ul style="list-style-type: none"> Sebedisa lentse le nepahetseng le motsamao wa sefahleho sa mmele Sebedisa motsamao wa mmele o loketseng, seemo le bokgoni ba ho etsa tlaho, mohl. lekanya sehalo le lebelo Sebedisa lentse le loketseng le motsamao wa mmele 	<p>ho bua ka tshusumetso ya teng ho momamedi</p> <ul style="list-style-type: none"> Bontsha maikutlo le mehopolo Amahanya le bophelo ba hao Sebedisa bukantswe ho ntlafatsa tlotlontse <p>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/siya tsohle mme o bale/ho bala ka tataiso ya dihlopha/ho bala ka karolelano/ho bala ka bobedi/ho bala ka boikemelo/puisano</p> <p>Ho lekanyetsa ho ithuta – Ho itokisetsa ho balla hodimo</p> <p>Ho balla boithabiso</p> <p>Thothokiso/padiso e lokela ho balwa ka mehla bonyane metsotso e 30</p>	<p>✓ Ho nehelana</p> <p>Ngola mantswe le moelelo wa ona lenaneng la hao la mantswe kapa leboteng la mantswe</p> <p>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontse</p> <p>Sebedisa papetla ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p>	

MESEBETSI YA TEKANYETSO YA KEREITI YA 5 EO E SENG YA SEMMUSO

<p>Mesebetsi ya ho mamela le ho bua</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi e fapaneng ya ho mamela le ho bua 	<p>Mesebetsi ya ho bala le ho boha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshebetso ya ho ngola • Mesebetsi ya ho balla hodimo • Mesebetsi ya temakutlwiso e balwang • Mesebetsi ya dingolwa e itshetlehileng dingolweng tse tharo tse kgethilweng bakeng sa kgweditshela 	<p>Mesebetsi ya ho ngola le ho nehelana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshebetso ya ho ngola • Ho ngola diratswana • Ditema tsa kgokahano • Moqoqo • Ho ngola ha boiqapelo 	<p>Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi ya ditho tse fapeng tsa dibopeho le melao ya tshebediso ya puo tse amanang le mofuta wa tema
--	--	--	---

MESEBETSI YA TEKANYETSO EO E SENG YA SEMMUSO:

- Tekanyetso eo e seng ya semmuso e lokela ho sebediswa ho tataiswa ditaelo le menyetla bakeng sa poeletso le ho ntlafatsa.
- Ka ho sebedisa dipotso, dipuisano, ho sheba, mesebetsi eo e seng ya semmuso e fa titjhere maikutlo a potlakileng.
- Ho lekanyetsa ho ithuta ho lokela ho tswella.
- Ho lekanyetsa ho tswellang ho lokisetsa tlaleho ya molomo kotareng ya 4.

KEREITI YA 5 SESOTHO PUO YA LAPENG KGUTSUFATSO YA MOSEBETSI OO E SENG WA SEMMUSO BAKENG SA KOTARA YA 3

<p>MOSEBETSI WA 6 WA SEMMUSO – HO NGOLA POROJEKE YA BOIQAPELO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mohato wa 1: Dipatlisiso (matshwao a 10) • Mohato wa 2: Ho ngola (matshwao a 30) <p>Palohohle ya matshwao (matshwao a 40)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ho ngolwa ha porojeke ya boiqapelo ho tla itshetleha ho E LE NNGWE ya dingolwa tse badilweng: Thothokiso/tshwantshiso/palekgutshwe 	<p>MOSEBETSI WA 7 WA SEMMUSO - MOSEBETSI WA MOLOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlaleho ya molomo ya porojeke ya boiqapelo (matshwao a 20) <p>Palohohle ya matshwao (matshwao a 20)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mesebetsi wa molomo o qalwa kotareng ya 3 mme o phethelwa le ho rekotwa kotareng ya 4. ▪ Ho lokela ho ba le dingolwa tse fapaneng ho habahanya le dikereiti. ▪ Ho lekanyetsa bakeng sa ho ithuta ho lokisetsa mesebetsi wa molomo wa kotara ya 4 ho lokela ho tswella.
---	--

KOTARA YA 4				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
1-2	<p>Ho mamela le ho araba pale, mohl., tshomo (tsa bosatsejweng/bahale) ho tswa padisong ya phaposi</p> <p>Mesebetsi e lelekelang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho akanya <p>Ho hlalosa diketsahalo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qolla mohopolo wa sehlooho, poloto, tikoloho, maemo le pale eo e seng ya nnete • Bontsha phapang pakeng tsa diketsahalo tsa nnete le tseo e seng tsa nnete • Tshehetsa ntlhakemo ya hao • Ntsha maikutlo le mehopollo ka tsela ya boinahanelo • Fana ka maikutlo a tekatekano le a ahang ho poloto, mookotaba le tikoloho 	<p>Ho bala pale, mohl., tshomo, (tsa bosatsejweng/bahale) ho tswa padisong ya phaposi</p> <p>Ho balla kutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebedisa mawa a fapaneng a ho bala: • Ho okola bakeng sa mohopolo wa sehlooho, • Ho tlotlisa mahlo bakeng sa dintlha tse tshehetsang • Etsa dikakanyo • Akanya ka moelelo wa mantswa a sa tlwaelehang le ditshwantsho • Hlahloba bakeng sa ho ntlafatsa kutlwisiso • Sebedisa ditemoso tsa maemo le tsebo e fetileng • Ho utlwisisa tshusumetso ya puo ya bonono le makgetha a dingolwa <p>Mawa a kutlwisiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bangodi ba sebedisa tlotlontswe le puo ho hlalosa tikoloho • Balla hodimo ka boikemelo ka ho hlaka le ka maikutlo • Bua ka poloto, mookotaba, baphetwa le tikoloho • Buisanang ka tlotlontswe e ntjha temeng eo le e badileng • Sebedisa bukantswe <p>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/siya tsohle o bale/ho bala ka tataiso ya sehlopha/ho bala ka karolelano/ho bala ka</p>	<p>Ho ngola pale, mohl., tshomo, (tsa bosatsejweng/bahale)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebedisa baphetwa ba diphoofole • Aha poloto, baphetwa, le tikoloho • Kgetha dikahare tse loketseng baamohedi ba ditaba le sepheo sa tema • Sebedisa puo ka ho nahana haholo tlotlontswe e fapaneng <p>Sebedisa puo ya bonono, mohl. papiso, tshwantshiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hokahanya dipolelo hore e be seratswana se momahaneng o sebedisa maemedi, makopanyi le matshwao a ho bala a nepahetseng • Sebedisa thutapuo e nepahetseng, mopeleto le matshwao a puo <p>Ngola tihaloso ya baphetwa/dibapadi</p> <p>Kgetha dikahare tse loketseng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho se tsewe lekoteng • Sebedisa tlotlontswe e hlahosang haholoholo makgethi a fapaneng • Sebedisa puo e patehileng mohl. ditshwantshiso le dipapiso <p>Sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mekgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso, le • Ho nehelana ka sehlahiswa se hlwekileng le ho baleha 	<p>Mosebetsi o boemong ba lentswe</p> <p>Dihlongwapele tsa mabitso, makgethi, mahlalosi, maemedi, makopanyi</p> <p>Mosebetsi o boemong ba lentswe</p> <p>Moetsi, moetsuwa, lehokedi</p> <p>Moelelo wa lentswe</p> <p>Maele, dikapolelo, tshwantshiso</p> <p>Mopeleto le matshwao a puo: Tshebediso ya bukantswe</p>

KOTARA YA 4				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		<p>bobedi/ho bala tshomo ka boikemelo Ho lekanyetsa ho ithuta – Bakeng sa ho itokisetsa tlaleho ya molomo Ho balla boithabiso Tshomo/mmadi a bale ka mehla bonyane metsotso e 30</p>	<p>Ngola mantswe le ditlhaloso lenaneng la hao la mantswe kapa leboteng la mantswe Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntlafatso ya tlotlontswa Sebedisa papetla ya ho bala ho laola ho tswelapele ha ho bala</p>	
3-4	<p>Ho mamela le ho buisana ka boemo ba lehodimo, mohl., ditaba, ditaba tsa sehlooho</p> <p>Mesebetsi e lelekelang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho akanya <p>Ho hlalosa diketsahalo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlwaya mehopolu ya sehlooho le dintlha tse qollehileng • Amahanya le bophelo ba hae • Hlahisa maikutlo ka ho tshehetsa ka mabaka • Botsa dipotso tse hlokolotsi tse se nang dikarabo tse hlakileng • Arabela dipotso tse hlokolotsi ka kelello • Buisana ka moralo, makgetha, tshebediso ya puo le sebopeliso sa tema <p>Ho nehelana ka tlaleho ya molomo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebedisa sebopeliso se loketseng: Selelekela, mmele le qetello • Nehelana ka mohopolu wa sehlooho le dintlha tse tshehetsang • Sebedisa puo ya mmele e loketseng le bokgoni ba ho nehelana mohlala, o sheba bao o buang le bona mahlong, ho phahama le ho theoha ha 	<p>Ho bala tema ya tlhahisoleseding e nang le ditshwantsho (mohl. ditshwantsho/didayakeramo/dimm apa)</p> <p>Pele ho ho bala: Ho lepa ka sehlooho, dintlhakgolo le ditshwantsho</p> <p>Ho balla kutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebedisa mawa a fapaneng a ho bala: • Ho okola bakeng sa mohopolu wa sehlooho • Ho tlodisa mahlo bakeng sa dintlha tse tshehetsang • Ho etsa dikakanyo • Ho akanya ka moelelo wa mantswe a sa tlwaelehang le ditshwantsho • Ho hlahloba bakeng sa ho ntlafatsa kutlwisiso • Ho sebedisa ditemoso tsa maemo le tsebo e fetileng <p>Mawa a ho utlwisisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arolelanang mehopolu le ho fana ka maikutlo le sebedisa dikakanyo le ho nahana le ho nahanela pele • Buisana ka mohopolu wa sehlooho le dintlha tse ikgethileng • Hlahisa maikutlo le ho netefatsa ka 	<p>Ho ngola tlaleho/raporoto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ngola tlaleho ka ho sebedisa foreime Beha tlhahisoleseding ka tatelano <p>Sebedisa thutapuo e loketseng, mopeleto le matshwao a puo a nepahetseng</p> <p>Nehelana ka mesebetsi o makgethe a sebedisa sebopeliso se nepahetseng, jwalo ka dihlooho, ho arohanya diratswana, jj.</p> <p>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <p>Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho ngola mekgwaritso • Ho boeletsa mesebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso, le • Ho nehelana <p>Ngola mantswe le ditlhaloso lenaneng la hao la mantswe kapa leboteng la mantswe Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntlafatso ya tlotlontswa Sebedisa papetla ya ho bala ho laola ho tswelapele ha ho bala</p>	<p>Mesebetsi o boemong ba lentsewe Makopanyi, dikao (sekaopeliso,sekaokgoneho, sekaoho, sekaohore)</p> <p>Mesebetsi o boemong ba polelo Polelwanakutu, polelwanabitso, polelwanakgethi, polelwanatlhalosi</p> <p>Moelelo wa lentsewe Mahlalosongwe, malatodi, ditumatshwano, homonimi, polisimi</p> <p>Mopeleto le matshwao a puo: Senoko sa lentsewe, bukantswe, ditlhalo tse kgolo</p>

KOTARA YA 4				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
	<p>lentswe</p> <p>Eba le seabo dipuisanong</p> <p>Tsepama sehloohong/se tswwe lekoteng</p> <ul style="list-style-type: none"> Fana ka tlaleho e ahang Boloka dipuisano di le motjheng Bontsha tlhompho ho ditokelo le maikutlo a ba bang 	<p>mabaka</p> <ul style="list-style-type: none"> Botsa dipotso tse hlokolotsi tse se nang dikarabo tse totobetseng Arabela dipotso ka hloko dipotsong tse hlokolotsi Sebedisa bukantswe bakeng sa kgodiso ya tlotlontswwe [sena se lokela ho etswa mosebetsing o mong le o mong] <p>Ho balla boithabiso: Tlaleho/padiso e balwe ka mehla bonyane metsotso e 30</p>		
<p>TEKANYETSO YA SEMMUSO-MOSEBETSI WA 7: TSA MOLOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> Nehelano ka molomo (matshwao a 20) <p>Qala mosebetsi ona kotareng ya 3 mme o o phetele kotareng ya 4 ha matshwao a tla be a rekotwa.</p>				
5-6	<p>Ho mamela le ho buisana ka tema ya tlhahisoleseding</p> <p>Mesebetsi e lelekelang</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho akanya E ba le seabo dipuisanong, o hlalosa maikutlo a hao <p>Ho hlalosa diketsahalo</p> <ul style="list-style-type: none"> Qolla le ho hlalosa sesosa le tshusumetso Ntsha maikutlo ka makgabane a phedisano, boitshwano le botjhaba Botsa dipotso tse hlokolotsi Hlahisa maikutlo le ho a tshheheta ka mabaka Sebedisa mawa a ho sebetsa mmoho hle o buisana boemong ba sehlopha 	<p>Ho bala tema ya tlhahisoleseding e nang le ditshwantsho, mohl. dimmapa/dikerafo/ditjhate/dipapetla</p> <p>Ho balla kutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebedisa mawa a fapaneng a ho bala ho hlwaya le ho tshheheta mehopollo ya sehlooho le e tshhehetsang Kgutsufatsa tlhahisoleseding Hlalosa ditshwantsho Sebedisa tsebo ya sethatho kapa ditemoso tsa tema ho hlalosa moelelo Etsa dikakanyo Fetisetsa tlhahisoleseding ho tloha ditshwantshong tse bonwang ho ya ho sebopeho sa phetelo <p>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/siya tsohle o bale/ho bala ka tataiso ya sehlopha/ho bala ka karolelano/ho bala ka bobedi/ho bala tshomo ka boikemelo</p>	<p>Ho ngola tema ya tlhahisoleseding</p> <p>Ngola diratswana tse tharo ho isa ho tse nne</p> <ul style="list-style-type: none"> Kgetha dikahare tse loketseng mme di ikamahanya le baamohedi ba ditaba le sepheo sa tema Hlahisa tlhahisoleseding ka ho hlaka Hlophisa dikahare ka tatelano Ngola polelo ya sehlooho le ho kenya tlhahisoleseding e loketseng ho ntshetsapele momahano ya seratswana Hokahanya dipolelo ka ho momahanya seratswana o sebedisa maemedi, makopanyi le matshwao a puo a nepahetseng Sebedisa dipolelo tse fapaneng Sebedisa thutapuo e loketseng, mopeleto le matshwao a puo <p>Sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola Ho ngola mekgwaritso 	<p>Mosebetsi o boemong ba lentswe Maetsi, makgethi</p> <p>Mosebetsi o boemong ba lentswe: Polelwana bitso, polelwankutu, polelo e temekisong ya tatolo, polelo e sebopehong sa potso</p> <p>Moelelo wa lentswe: Tshwantshiso, papiso, dikapolelo, maele</p> <p>Mopeleto le matshwao a puo Tshebediso ya bukantswe, dinoko tsa lentswe</p>

KOTARA YA 4				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		<p>Ho lekanyetsa ho ithuta – Bakeng sa ho itokisetsa tlaleho ya molomo</p> <p>Ho balla boithabiso: Padiso e balwe ka mehla bonyane metsotso e 30</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso, le • Ho nehelana <p>Ngola mantswe le ditlhaloso lenaneng la hao la mantswe kapa leboteng la mantswe</p> <p>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontswe</p> <p>Sebedisa papetla ya ho bala ho laola ho tswelapele ha ho bala</p>	
<p>TEKANYETSO YA SEMMUSO – MOSEBETSI WA 8:</p> <p>Tema ya kgokahano: (matshwao a 10) E ngolwe pele ho teko e laolwang</p>				
7-8	<p>POELETSO</p> <p>Tlaleho ya mosebetsi wa molomo wa semmuso</p>			
9-10	<p>MOSEBETSI WA 5 WA SEMMUSO: TEKONG E LAOLWANG YA MAFELO A KOTARA HO ARABA DITEMA (MATSHWAO A 40)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potso ya 1: Tema ya sengolwa/tema eo e seng ya sengolwa (matshwao a 15) • Potso ya 2: Setshwantsho (matshwao a 10) • Potso ya 3: Ho ngola kgutsufatso (matshwao a 5) • Potso ya 4: Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (matshwao a 10) 			

MESEBETSI EO E SENG YA SEMMUSO (HO LEKANYETSA HO ITHUTA)			
Mesebetsi ya ho bua le ho mamela <ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi e fapaneng ya ho mamela le ho bua 	Mesebetsi ya ho bala le ho mamela <ul style="list-style-type: none"> Tshebetso ya ho bala Mesebetsi ya ho balla hodimo Mesebetsi ya temakutlwisiso e balwang Mesebetsi ya dingolwa e itshetlehileng dingolweng tse tharo tse kgethilweng bakeng sa kgweditshelela 	Mesebetsi ya ho ngola le ho nehelana <ul style="list-style-type: none"> Tshebetso ya ngola Ho ngola seratswana Ditema tsa kgokahano Moqoqo Ho ngola ha boiqapelo 	Mesebetsi ya dibopeho le melao ya tshebedido ya puo <ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi ya ditho tse fapaneng tsa dibopeho le melao ya tshebediso ya puo e amahantsweng le mofuta wa tema
KEREITI YA 5 SESOTHO PUO YA LAPENG – KGUTSUFATSO YA MESEBETSI YA TEKANYETSO YA SEMMUSO: KOTARA YA 4			
MOSEBETSI WA 1 WA SEMMUSO: MOSEBETSI WA MOLOMO <ul style="list-style-type: none"> Tlaleho ya molomo (matshwao a 20) Mesebetsi ona o qala kotara ya 3. O qetellwa le ho rekotwa ka kotara ya 4. 	Mesebetsi ya ho bala le ho boha <ul style="list-style-type: none"> Tshebetso ya ho bala Mesebetsi ya ho balla hodimo Mesebetsi ya temakutlwisiso e balwang Mesebetsi ya dingolwa e itshetlehileng dingolweng tse tharo tse kgethilweng bakeng sa kgweditshelela 	Mesebetsi ya ho ngola le ho nehelana <ul style="list-style-type: none"> Tshebetso ya ngola Ho ngola seratswana Ditema tsa kgokahano Moqoqo Ho ngola ha boiqapelo 	Mesebetsi ya dibopeho le melao ya tshebedido ya puo <p>Mesebetsi ya ditho tse fapaneng tsa dibopeho le melao ya Tshebediso ya puo e amahantsweng le mofuta wa tema</p>

MESEBETSI YA TEKANYETSO YA SEMMUSO	
NAKONG YA SELEMO	TLHAHLOBO
TEKANYETSO YA SEMMUSO E ETSWANG SEKOLONG	DITLHAHLOBO
Mesebetsi e 6 ya semmuso 1 Mosebeto wa molomo (ho balla hodimo ho habahanya le kgweditshelela ya 1) 3 Mesebetsi ya ho ngola 1 Ho araba ditema 1 Teko e laolwang ya Phuptjane	1 Mesebetsi wa molomo – Ho tlaleha porojeke ya boiqapelo (kgweditshelela ya 2) 1 Mesebetsi wa tema ya kgokahano 1 Teko e laolwang ya mafelo a selemo